

Osvojeno je građenje mosta
preko rijeke Vrbasa, koji
spaja selo Krmine sa Kru-
pom na Vrbasu.

A. H. T. o	D. L. K. t. n.
AK	

OVO JE BILO 12. SEPTEMBRA 1941. god.

Gajin Gojko sin Teša hroničar,

I Z J A V I

Tek što su naše snage izvršile akciju napada na neprijateljsku posadu u Subotici i tamo razrušili vodovod, između ~~xx~~
~~xx~~ 10. i 11. septembra i povukli smo se u šumu Stražbeniku koja se ~~je~~ radeži u selu Šljivnu, dobili smo jedno pismo koje je donio jedan kurir iz odreda Čemernice. Pismo je pisao Mažar Drago, a njegova je sadržina bila: Da su snage odreda u Čemernici uništile most koji je slušio neprijatelju da može preći iz Krupe na Vrbasu u selo Krmije i tamo da pljačkaju mirno stanovništvo. Neptijatelj je pristupio organizovanu seljaka sela Krupe da se u šumi Manjeći usiječe gredja za novi most, koji bi se nanovo postavio na mjestu gde je bio stari uništeni most. Mažar Drago, predlaže u pismu da se osvjeti gradnja mosti, na nečin koji je momentalno najzgodniji. Od kurira smo doznali da je čuo u selu Krupi da je već građena zgrada za most usječena u planini Manjeći i da će sjutra biti pristupito da se ista izveze na lice mjeseta gde se ima podići most. Ovo pismo dobili smo 11. septembra uveče oko 21 čas i poslijepozavama između Brankovića Milana komandanta odreda, Muhameda Kazaza politkoma odreda i mena (ja sam bio zamjenik politkoma odreda), koji smo bili na okupu i svi smo bili na akciji u selu Subotici na rušenju vodovoda, rešeno je bilo da se odmah izvrši priprema i ~~xx~~ da svi krenemo u podnožje Manjeće u zaseok Racune da bi izvršita bila akcija osvjećenja građenje mosta. Ovo je saopštito i borcima koji su se pripremili na ovaj put i pokret je izvršen onmah nakon saopštenja.

Krenili smo iz Šljivna, izišli iz šume Stražbenice, prošli kraj šlivanske škole, uputili se sredinom dobrnjanskog polja i stigli u zaseok Busije, odakle smo krečali se podnožjem Manjače i u samo svanuće stigli smo u zaseok Racune, selo Krupa. Pošto je put bio naporan po noći a prevalili smo preko 20 kilometara, to smo na Racunama odmarali se oko jedan sat vremena. Ovde smo izznali potanko sve o svđbini mosta, o neprijatelju koji je organizovao da se podigne novi most, o Marku Pejiću koji se ulizuje kod žandarma i koji je se primio organizacije da usječe građu ze most i da podigne sam most. Dovršali smo da je toga jutra vrlo rano otišlo preko šezdeset volovskih zaprege koje je uz prijetnju sa žandarmima, mobilisao Pejić Marka. Ove zaprege trebale su prije pola dana da krenu iz Marjače i da na vlasti zapregnu duge preko trideset metara tregere koje su ranije sjekli seljaci.

Pošto smo se u jednoj kući odmorili na Racunama, krenili smo tamо kuća trebaju da prodju tregeri sa zaprengama koje će pratiti seljaci. Tamо smo zašli u šumu i sjeli da se odmorimo, i čuli smo izdaleka galemu koja je lopirala do nas, iz koje se je moglo razumjeti, da se teraju volovske zaprege koje su natovarene velikim teretom. Ove zaprege stigle su do mjesta gde smo se odmarali, i na našu naredbu bili su se zaustavili. Milan Branković koji je ovde poznavao po imenice svakoga seljaka, zapitao ih je zašto su išli da voze ovu gradju, kađa znaju da ovo direktno služi neprijatelju da bi na onu stranu Vrbasa mogao da ubija i pljačka sela koja je ranije pljačkao kađa je bio most u ispravnosti. Svi su seljači rekli da je svemu tome kriv Pejić Marko koji je organizovao sjedu izvlačenje gradje i pogodio se sa neprijateljem da će podigniti novi most. Oni su rekli da im je ispravljeno prijetlio Pejić Marko, da će svakoga tužiti ustašama koji nebi htio da posluša njegovu naredbu, da radi ne poizdanju moste.

Svu krivicu seljaci su svalili na Pejića Marka, koji je kako se viđi iz njihovih izlaganja glavni postrekač kod neprijatelja, da će pod njegovom kontrolom biti podignut novi most. Seljaci su rekli i to da se Pejić Marko nalazi i u ovoj akciji za izvoz građe iz šume i da ide sa poslednjom volovskom zapregom.

Naređeno je bilo svima koliko je ih bilo što su pratili ovu zapregu da se sakupe na jedno mjesto i bili su upoznati sa tim da smo došli da osuđujemo građnu mosta i objasnit ćim je zašta. Poslije toga naređeno je svima da uzmu svoje sjekire te pošto i spregnju voleve ispod zaprege stanu pored vlake u ostajanju na metar-dva i da vlaku isjeku na komadiće. Seljaci su to jedva dočekali i sa vriskom, sa oštrim sjekirama isjekli vlaku i uputili su sa svojim volovima svojim kućama. Uz ovu vlaku-trešer, bilo je preko deset pa i petnaest seljaka koji su zapregli oko ~~čak~~ deset do petnaest pari svojih volova da bi mogli po zemlji vući ovako ~~dugu~~ i tešku vlagu.

Osim ove vlake bilo je još sedam osam tregera koji su u manjim ili većim razmacima se teško kretale kroz šumu, pa kada bi neišli na nas svi su jednoko ponavljali isto, optužujući za sve ovo Pejića Marka. Sa svima vlagama dogodilo se je isto kao i sa prvom, t.j. bila je sasjećena od sjekira seljaka koji su je pratili.

Poslednju vlagu pratio je Pejić Marko sa seljacima koji su išli uz vlagu, a koji se nije nadao da bi se moglo ovo zbiti. I ova poslednja vlagu bila je uništena sjećom na komadiće a Pejić Marko uhapšen. Pred samim Pejićem Markom bilo je saslušano nekoliko seljaka koji su potvrdili njegovu krivicu za pokušaj izgradnje novog mosta, a i sam je Marko priznao svoju krivicu. Radi toga, Pejić Marko, bio je ~~bio je~~ sudjen po kratkom postupku na smrt ~~šek~~ streljenjem te je odmah u šumi i izvršena presudia.

Sa ovom našom akcijom, akcijom Marjačkog odreda, bio je

potpuno osuđećen da se izgradi most koji je bio potreban neprijatelju za pljačku i ubistva mirnog stanovništva u selu Krminama i u drugim selima na onoj strani rijeke Vrbasa.

BANJALUKA

25. januara 1963. godine

(Gajić Gojko)

Gojko Gajić

DA JE PREDNJIU IZZAVU DAO I SVOJERUČNO
JE POTPISAO GAJIĆ GOJKO,



T V R D I .

Paula Žešić